

2.595

2.595.

ISKORIŠTAVANJE DRŽAVNIH ŠUMA U VLASTITOJ REŽIJI.

NAPISAO
ING. MILAN MARINoviĆ.



(PREŠTAMPANO IZ „ŠUMARSKOG LISTA“.)

ŠTAMPALA „UČITELJSKA TISKARNA“ U LJUBLJANI.

SADRŽAJ:

	Str.
Predgovor	5
I. Pojam i historijat režijskog poslovanja	7
II. Opravdanost režijskog poslovanja	17
1. Uzgojni momenat i režija	18
2. Odnos režije prema šum. gospodarstvu uopće i upliv njezin na intenzivnost toga gospodarenja	23
3. Režija i konzumenti	27
4. Režija sa socijalnog stanovišta	33
5. Režija s finansijskog gledišta	39
6. Režija s narodno gospodarstvenog gledišta	44
III. Što stoji na putu praktičnoj provedbi režijskog poslovanja u našim drž. šumama?	47
Zaključak	57

Predgovor.

U našoj se javnosti često čuje i piše, kako smo mi jedna od najbogatijih zemalja na šumama, u kojoj je $\frac{1}{3}$ površine obrasla šumom, kako su to većim dijelom stare sastojine, koje treba čim prije iskoristiti itd.

Rjedi su glasovi, što nasuprot prvima upozoruju na velike površine kraša i goleti te neracijonalnom pašom uništenih braňevina, paležom, krčenjem, haranjem, brstom itd. u šikare i pustoši pretvorenih visokih šuma. Uzevši uobzir, da su i te stare sastojine u pretežnom dijelu već iskorištavane i oštećivane, uslijed čega im je znatno snižen obrast, naglašuje se u stručnim krugovima potreba čim skorijeg objelodanjenja točnih statističkih podataka o faktičnom stanju naših šuma. Kada se sakupe i objave ti podaci, svest će se na pravu mjeru brzina i veličina iskorištavanja tih starijih sastojina; dotle je dužnost našeg šumarstva, da tu mjeru podržaje na visini, kod koje će biti zaštićena potrajinost gospodarenja.

Kao što je štetna brzina isto je tako štetan i način, kojim se danas iskorišćuju naše šume. Na jednom kraju priječili su dugotrajni ratovi prelazak na racijonalnije gospodarenje, drugdje je opet tudinska vladavina podržavala takav način gospodarenja, koji se s pravom nazivlje »kolonijalnim izrabljivanjem«. Posljedice se ogledaju u činjenici, da mnogi, nekada šumom bogati krajevi danas trpe oskudicu na drvetu, a površina šikara i golijeti sveudilj raste.

Tek osnutkom vlastite države dolazimo i mi do spoznaje, koja je i starije države prisilila na onakav sistem gospodarenja, kod kojega se princip produkcione potrajinosti diže nad princip prolaznog finansijskog probitka. Uvidjelo se i kod nas, da će država crpsti trajnu i najveću korist iz svojih šuma samo onda, ako ih ne prepusti na milost i nemilost egoizmu privatnih lica, već preuzme njihovu eksploataciju u vlastite ruke. U svrhu iskorištavanja drž. šuma u vlastitoj režiji osniva Ministarstvo šuma i rudnika početkom 1922. godine »Obрtni fond«, a Jugoslov. Šumarsko Udruženje na svojoj glavnoj skupštini u Beogradu oduševljeno pozdravlja taj čin Ministarstva, videći u njemu prvi korak za prelaz na višu etapu racijonalnog iskorištavanja naših šuma te održanja potrajinosti u njihovom iskorištavanju.

Pošto je taj način eksploracije u našim krajevima još prilično nepoznat i nov, odlučila je ista skupština J. S. U., da se izda brošura, koja će taj režijski način iskorištavanja drž. šuma popu-